

Ovo je pregled **DELA TEKSTA** rada na temu "**Finansijski derivati**". Rad ima **26 strana**.
Ovde je prikazano **oko 500 reči** izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobijate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo **DEO TEKSTA** izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti. Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati [ovde](#).

SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA " OSNOVE FINANSIJSKOG MENADŽMENTA "
"FINANSIJSKI DERIVATI"
Banja Luka, decembar, 2009. god.

SADRŽAJ

Strana:

1. UVOD	3
2. VRSTE DERIVATA	3
3. FJUČERSI	10
4. OPCIJE	15
5. SVOP	21
6. DEPOZITNE POTVRDE	22
7. ZAKLJUČAK	24
8. LITERATURA	25

UVOD

Tradicionalni engleski naziv za derivate je "terminski (vremenski) ugovori". Ovo je opisni izraz, jer kod svih derivata vremenski razmak od trenutka zaključenja do momenta izvršenja ugovora, predstavlja protivuslugu koju očekuje jedna ili više strana. Prema tome, za razliku od kupoprodaje na spot tržištu, gde se obaveze po zaključenju ugovora promptno izvršavaju, na terminskom tržištu derivata one se izvršavaju na određeni termin u budućnosti.

Treba razlikovati vrijednost na koju derivat glasi od cijene derivata. Vrijednost derivata se utvrđuje ugovorom prema tržišnoj cijeni osnovnog predmeta u momentu zaključenja ugovora. Nakon toga, cijena derivata se utvrđuje na odgovarajućem tržištu.

Obično se derivat definiše kao ugovor čija cijena varira u skladu sa promenom cijene osnovnog predmeta trgovanja na koji ugovor glasi. Ovo je samo djelimično tačno, jer je derivat, u stvari, prodaja obećanja. Cijena derivata primarno varira prema sposobnosti

davaoca obećanja da isto ispuni, i sekundarno, u relaciji sa cijenom osnovnog predmeta trgovanja koji bi, eventualno, trebalo isporučiti. Ako ugovorna strana ne može da ispuni dato obećanje, cijena osnovnog predmeta trgovanja je znatno manje značajna. Takodje, stručnjaci često ističu da dešavanja na fjučers tržištu prethode potencijalnim događajima na spot tržištu, pa postoji dilema sa kog tržišta (spot ili derivata) su cijene “vodeće”?

U derivate se, pored derivatnih ugovora (fjučersa, opcija, svopova i sl.) mogu svrstati i određene jednostrane izjave volje kojima se ustanovljavaju izvedena prava odnosno obaveze na osnovne predmete trgovanja (to su pojedine vrste tzv. vanbilansinih derivata, npr. varanti). Derivati su složeni finansijski proizvodi, koji sadrže finansijski leveridž. Potonji izraz, u finansijskom smislu, označava mogućnost korišćenja male sume novca za ulazak u investiciju znatno veće vrijednosti (To znači da kupac može da kupi fjučers ugovor velike vrijednosti sa početnom investicijom od npr. 10% ukupne vrijednosti, tj. troškovi kupovine ugovora vrijednog 10.000 USD će biti 1.000 USD, a potencijal 9.000 USD. Rast cijene ugovora od 10 centi, uvećava vrijednost investicije za 10 USD.). Jedan od razloga kompleksnosti derivata je da su oni jednom ili čak dva puta udaljeni od realnog predmeta trgovanja.

VRSTE DERIVATA

Prema osnovnim obilježjima:

- obećanje isključivo isporuke predmeta trgovanja u budućnosti ("forvard" ugovor);
- obećanje isporuke ili plaćanja cijene predmeta trgovanja u budućnosti ("fjučers" ugovor);
- obećanje isključivo plaćanja cijene predmeta trgovanja u budućnosti (ugovor o "diferencijama");
- svopovanje (trampa) jednog obećanja za drugo ("svop" transakcija);

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com